

# O ka kgona ho ntsha mpa ho fihlela ka mora nako e kae o le moimana?

MOKGAHLELO WA BOIMANA

HO NTSHA MPA HO KA ETSUWA HA:

KE MANG YA KA TSAMAIŠANG  
TSHEBETSO YA HO NTSHA MPA

## Dibeke tse 12 kapa ka tlase

- O batla ho e ntsha. Mosadi a ka etsa kopo ya ho ntsha mpa ka tlasa lebaka lefe kapa lefe



Ngaka  
rupelletswe ng mme ya ngodisitsweng  
tliiniking, setsing sa bophelo bo botle  
ba setjhaba kapa sepetlele



## Dibeke tse 13 ho isa ho tse 20

- Boimana bo le kotsi bophelong bo botle ba kelello kapa mmele wa mosadi
- Boimana e le ka lebaka la peto kapa thobalano dipakeng tsa batho ba lelapa
- Ho na le kgonahalo ya hore senamane se ka hlokahala
- Peleho e tla ama boemo ba mosadi kahisanong le moruong



Ke ngaka feela le  
teng sepetlele feela

## Ho feta dibeke tse 20

- Tlase maemo a seng makae — mme feela haeba ho na le tshosoi e kgolo bophelong ba mosadi kapa ho na le mathata a tebileng a bolwetsi ba ho behlwa le bona



Ngaka feela le teng  
sepetlele feela



Global Health Strategies

Ditshwantsho: MAIL & GUARDIAN  
Mohlodi wa dintlha: AMNESTY INTERNATIONAL

